

NAPREDAK AD
Stepe Stepanovića bb 1
70270 ŠIPOVO
JIB: 4401313290009

SI-2309/29

1.OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

Društvo je u Poreskoj upravi RS registrovano pod jedinstvenim identifikacionim brojem 4401313290009.

Prema obavještenju republičkog zavoda za statistiku osnovna šifra djelatnosti 02.010.

Matični broj društva :1949519.

Direktor :Marinko Crepulja.

Većinski vlasnik preduzeća „Napredak“ a.d. Šipovo je Stevan Medić. ,procenat učešća 53%.

2.OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finansijski izvještaji Društva za period 01.01.2024.-31.12.2024.god.sastavljeni su u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju godišnje fin.izvještaje Društva.

Elementi u FI su odmjeravani po osnovama nabavne vrijednosti i manjim dijelom po fer vrijednosti.Izvještaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o Kontnom okviru za privredna društva ,zadruge,druga pravna lica i preduzetnike ,Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca FI za privredna društva,zadruge,druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik RS br.59/22),kao i Pravilnikom o sadržini i formi obrasca izvještaja o promjenama na kapitalu.

Iznosi u FI u prilogu su izraženi u konvertibilnim markama (KM).Konvertibilna marka predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj i BiH.

Društvo je prilikom sastavljanja izvještaja o tokovima gotovine za period 01.01.2024.-31.12.2024.god.koristilo direktni metod izvještavanja o tokovima gotovine.

Priloženi FI sastavljeni su u skladu sa MRS i MSFI i propisima iz oblasti računovodstva(Zakon o računovodstvu i reviziji RS).

3. RAČUNOVODSTVENI PRINCIPI I NAČELA

Stalna sredstva se priznaju po cijeni njihove nabavke, a na osnovu dokumentacije o njenoj nabavci. Gotovina i ekvivalenti gotovine se priznaju na osnovu stvarnih novčanih primitaka i izdataka.

Potraživanja od kupaca i drugih lica, evidentiraju se na osnovu računa o isporuci, izvršenju usluga ili na osnovu Ugovora o saradnji.

Pozicije kapitala evidentiraju se na osnovu uplata i iznosa registrovanog osnovnog kapitala.

Kratkoročne obaveze se evidentiraju na osnovu fakture dobavljača o nabavci dobara ili izvršenoj usluzi, obračuna koji se odnose na plate, poreze i dr. obaveze povezane sa poslovanjem preduzeća.

Prihod se evidentira na osnovu računa o izvršenoj usluzi.

Drugi rashodi se kniže na osnovu računa dobavljača, obračuna bruto zarada i naknada, obračuna poreskih prijava, kada su u pitanju porezi, naknade, takse, koji terete poslovni prihod.

Troškovi bruto zarada se evidentiraju na osnovu obaveze koja nastaje iz ugovora o radu.

Amortizacija se obračunava na osnovu amortizacionih stopa iz nomenklature Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit i korisnog vijeka utvđenog iz tih stopa.

Poreske obaveze i obaveze za takse i naknade koje se plaćaju na osnovu zakona o javnim prihodima, obračunavaju se i iskazuju kao trošak poreza koji terete prihod, na osnovu zakona koji određuju visinu određene poreske obaveze, dok se konačna obaveza iskazuje na osnovu iznosa koji nije izmiren na dan sačinjavanja bilansa

Porez na dobit utvrđuje se u skladu sa zakonima koji uređuju oporezivanje dobiti privrednih društava i u punom iznosu tereti bruto dobit Preduzeća.

NOTE UZ GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2024.

NOTA BR 1.

AOP 001 stalna imovina	161.094 KM
AOP 009 zemljište	130.850 KM
AOP 010 građevinski objekti sadaš vrij	30.244 KM

NOTA BR 2.

AOP 036 tekuća sredstva	120.240 KM
AOP 045 kratkoročna potraživanja	120.117 KM
AOP 047 kupci u zemlji	58.905 KM
AOP 050 ostala kratkoročna potraživanja	61.212 KM
AOP 063 gotovina	26 KM
AOP 059 potraživanja PDV	97 KM

NOTA BR 3.

AOP 101 kapital	163.200 KM
AOP 132 ukupne obaveze	118.134 KM

NOTA BR 4.

AOP 129 ukupan gubitak	3.180.461 KM.
------------------------	---------------

DIREKTOR:

